

## \*APPLICATION FOR PERMIT

## To Appropriate the Public Waters of the State of Oregon

I, Talent Irrigation District  
(Name of applicant)  
 of Talent, Oregon  
(Mailing address)  
 State of Oregon, do hereby make application for a permit to appropriate the

following described public waters of the State of Oregon, SUBJECT TO EXISTING RIGHTS:

If the applicant is a corporation, give date and place of incorporation ... organized 1916 under  
 the State Irrigation District Laws

1. The source of the proposed appropriation is Hyatt Prairie Reservoir; Howard Prairie Reservoir; Emigrant Reservoir; several tributaries of South Fork Little Butte Creek, a tributary of Rogue River shown under Remarks (b); several tributaries of Jenny Creek, a tributary of Klamath River shown herein under remarks (d); and Emigrant Creek, a tributary of Bear Creek, a tributary of Rogue River and Condie Creek  
(Name of stream)

2. The amount of water which the applicant intends to apply to beneficial use is 2924  
132 cfs diverted into East Lateral at Emigrant Dam  
 cubic feet per second. 112 cfs diverted into Emigrant Creek at Emigrant Dam and 48.4 cfs diverted from Emigrant Creek below Green Springs Power Plant  
(If water is to be used from more than one source, give quantity from each)

\*\*3. The use to which the water is to be applied is irrigation  
(Irrigation, power, mining, manufacturing, domestic supplies, etc.)

4. The point of diversion is located ..... ft. ..... and ..... ft. ..... from the  
(N. or S.) (E. or W.)  
 corner of below Green Springs power plant for lands irrigated by Ashland Lateral; and at Emigrant Dam for lands irrigated by East Lateral, Emigrant Creek and Talent Lateral  
(Section or subdivision)  
 from waters stored in Howard Prairie Reservoir, Hyatt Prairie Reservoir and Emigrant Reservoir  
(If preferable, give distance and bearing to section corner)

(If there is more than one point of diversion, each must be described. Use separate sheet if necessary)

being within the ..... of Sec. ....., Tp. .....,  
(Give smallest legal subdivision) (N. or S.)

R. ....., W. M., in the county of Jackson  
(E. or W.)

5. The Ashland, East, and Talent Laterals and extensions to be 130 miles  
(Main ditch, canal or pipe line) (Miles or feet)  
 in length, terminating in the ..... as shown on enclosed map of Sec. ....., Tp. .....,  
(Smallest legal subdivision) (N. or S.)

R. ....., W. M., the proposed location being shown throughout on the accompanying map.  
(E. or W.)

## DESCRIPTION OF WORKS

Diversion Works— for Ashland Lateral

6. (a) Height of dam 6 feet, length on top 135 feet, length at bottom  
..... feet; material to be used and character of construction Compacted earth dike with concrete uncontrolled overflow weir and sluiceway with 10'x10' radial gate.  
(Loose rock, concrete, masonry, rock and brush, timber crib, etc., wasteway over or around dam)

(b) Description of headgate concrete headworks provided with single 6'x11' slide gate  
(Timber, concrete, etc., number and size of openings)

(c) If water is to be pumped give general description .....  
(Size and type of pump)

(Size and type of engine or motor to be used, total head water is to be lifted, etc.)

Diversion works for East Lateral and Emigrant Creek below Emigrant Dam are gates located in Emigrant Dam

\*A different form of application is provided where storage works are contemplated.

\*\*Application for permits to appropriate water for the generation of electricity, with the exception of municipalities, must be made to the Hydroelectric Commission. Either of the above forms may be secured, without cost, together with instructions by addressing the State Engineer, Salem, Oregon.

Canal System or Pipe Line—

7. (a) Give dimensions at each point of canal where materially changed in size, stating miles from headgate. At headgate: width on top (at water line) ..... feet; width on bottom ..... feet; depth of water ..... feet; grade ..... feet fall per one thousand feet.

(b) At ..... miles from headgate: width on top (at water line) ..... feet; width on bottom ..... feet; depth of water ..... feet; grade ..... feet fall per one thousand feet.

(c) Length of pipe, ..... ft.; size at intake, ..... in.; size at ..... ft. from intake ..... in.; size at place of use ..... in.; difference in elevation between intake and place of use, ..... ft. Is grade uniform? ..... Estimated capacity, ..... sec. ft.

8. Location of area to be irrigated, or place of use

Township	Range E. or W. of Willamette Meridian	Section	Forty-acre Tract	Number Acres To Be Irrigated
<del>(a) 9,250 acres supplemental</del>				
<del>(b) 8,640 acres new supply</del>				
<del>(c) of the above 8,640 acres, 2,680 acres under the Medford Irrigation District will be temporarily deferred and in lieu thereof 9,000 acre-feet annually will be supplied Medford Irrigation District and Rogue River Valley Irrigation District by releasing the water down Emigrant Creek from Emigrant Reservoir.</del>				

(If more space required, attach separate sheet)

(a) Character of soil (1) recent alluvial, (2) old alluvial (3) terrace or bench lands.  
 (b) Kind of crops raised hay, pasture, orchards, alfalfa, grain and specialty

Power or Mining Purposes—

9. (a) Total amount of power to be developed ..... theoretical horsepower.  
 (b) Quantity of water to be used for power ..... sec. ft.  
 (c) Total fall to be utilized ..... feet.  
(Head)  
 (d) The nature of the works by means of which the power is to be developed

(e) Such works to be located in ..... of Sec. ....  
(Legal subdivision)

Tp. ...., R. ...., W. M.  
(No. N. or S.)                                                  (No. E. or W.)

(f) Is water to be returned to any stream? .....  
(Yes or No)

(g) If so, name stream and locate point of return .....  
 Sec. ...., Tp. ...., R. ...., W. M.  
(No. N. or S.)                                                  (No. E. or W.)

(h) The use to which power is to be applied is .....

(i) The nature of the mines to be served .....

Remarks: (corrected as of 2/24/58)

(b) Four collection canals, known as (1) Conde Creek Collection Canal; (2) Dead Indian Creek Collection Canal; (3) Daley Creek-Beaver Dam Creek Collection Canal; (4) South Fork Little Butte Creek Collection Canal, would be utilized to divert the water from the tributaries of the South Fork of Little Butte Creek to Howard Prairie Reservoir.

Conde Creek Collection Canal - Diversion point is located in the  $\text{SW}\frac{1}{4}\text{SW}\frac{1}{4}$  Section 9, T. 38 S., R. 3 E., W.M., approximately 1590 feet South  $5^{\circ}00'$  East from the west quarter corner of Section 9. (Drawing 415-128-227 is in error as to course of Conde Creek; Geological Quad Sheet and field survey of canal location established correct location of diversion point). The Conde Creek Collection Canal, 14,000 feet long, capacity 24 c.f.s., will lead from diversion point to junction with Dead Indian Creek at point in  $\text{SE}\frac{1}{4}\text{SW}\frac{1}{4}$  Section 15, T. 38 S., R. 3 E., W.M., said point being immediately above point of diversion from Dead Indian Creek described below.

Dead Indian Creek Collection Canal - Diversion point is located in the  $\text{SE}\frac{1}{4}\text{SW}\frac{1}{4}$  Section 15, T. 38 S., R. 3 E., W.M., approximately 1670 feet North  $35^{\circ}00'$  West from the South quarter corner of Section 15. 60 c.f.s. will be diverted from Dead Indian Creek; the Dead Indian Creek Collection Canal, with a capacity of 84 c.f.s., will carry the combined diversion of Conde Creek and Dead Indian Creek in a generally northeasterly direction 3900 feet, over the divide between the Rogue River drainage and the Klamath River drainage, into Howard Prairie Reservoir.

Daley Creek-Beaver Dam Creek Collection Canal - Diversion point from Daley Creek is located in the  $\text{SW}\frac{1}{4}\text{SE}\frac{1}{4}$  Section 34, T. 37 S., R. 4 E., W.M., approximately 750 feet North  $23^{\circ}00'$  East from the South quarter corner of Section 34; 25 c.f.s. will be diverted from Daley Creek and will be carried by the collection canal southwesterly 13,000 feet to the point of diversion from Beaver Dam Creek; this point is located in the  $\text{NE}\frac{1}{4}\text{SW}\frac{1}{4}$  of Section 4, T. 38 S., R. 4 E., W.M., approximately 2100 feet North  $18^{\circ}00'$  West from the south quarter corner of Section 4. 40 c.f.s. will be diverted from Beaver Dam Creek, and the collection canal, with a capacity of 65 c.f.s., will continue generally northwesterly 6000 feet to a junction with the South Fork Little Butte Creek Collection Canal at a point in the  $\text{NW}\frac{1}{4}\text{NE}\frac{1}{4}$  of Section 5, T. 38 S., R. 4 E., W.M., crossing Deadwood Creek in a siphon structure.

South Fork Little Butte Creek Collection Canal - Diversion point from South Fork Little Butte Creek is located in the NE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$  Section 16, T. 37 S., R. 4 E., W.M., approximately 1350 feet south 38°00' West of the east quarter corner of Section 16. 65 c.f.s. will be diverted from South Fork Little Butte Creek and will be carried by the collection canal southwesterly 13,000 feet to the point of diversion from Pole Bridge Creek; this point is located in the NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$  Section 28, T. 37 S., R. 4 E., W.M., approximately 1400 feet South 22°00' West from the north quarter corner of Section 28. 5 c.f.s. plus or minus will be diverted from Pole Bridge Creek and the collection canal, with a capacity of 65 c.f.s. will continue south and westerly 13,000 feet to the point of junction with the Daley Creek-Beaver Dam Creek Collection Canal in the NW $\frac{1}{4}$ NE $\frac{1}{4}$  of Section 5, T. 38 S., R. 4 E., W.M., crossing Beaver Dam Creek in a siphon structure. From this junction point, the collection canal will continue in a southwesterly direction, with a capacity of 130 c.f.s., 5000 feet to the upstream portal of the Deadwood Tunnel, located in the NE $\frac{1}{4}$ SE $\frac{1}{4}$  of Section 6, T. 38 S., R. 4 E., W.M. The waters will then pass from the Rogue River drainage to the Klamath River drainage by way of the Deadwood Tunnel, capacity 130 c.f.s., length 3700 feet, to the outlet of the tunnel, and thence 11,000 feet by way of Grizzly Creek southwesterly into Howard Prairie Reservoir.

(c) Howard Prairie Dam, located in the E $\frac{1}{2}$ SW $\frac{1}{4}$  Section 32, T. 38 S., R. 4 E., W.M., will impound and collect for diversion, all waters of Grizzly Creek (Beaver Creek) and tributaries above the dam.

(d) The Howard Prairie Delivery Canal, capacity 60 c.f.s., has its origin at Howard Prairie Dam and will carry the impounded water from the dam to the Keene Creek Reservoir, located in Section 33, T. 39 S., R. 4 E., W.M. The canal will be about 98,700 feet long, and runs in a generally southwesterly direction, passing through the following sections: 32 and 33, T. 38 S., R. 4 E., W.M.; 4, 8, 9, 15, 16, 21, 28, 29, 30, 31, T. 39 S., R. 4 E., W.M.; 25, 33 and 36, T. 39 S., R. 3 E., W.M.; and 1, 2, 3, and 4, T. 40 S., R. 3 E., W.M. Soda Creek and Little Beaver Creek, tributary to Jenny Creek, will be diverted into the Howard Prairie Delivery Canal. Point of diversion on Soda Creek is located in SW $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$  Section 8, T. 39 S., R. 4 E., W.M., approximately 2220 feet South 2°00' East of the northwest section corner of Section 8; 11 c.f.s. will be diverted by the Soda Creek Feeder Canal which will run northeasterly 8400 feet to a junction with the Howard Prairie Delivery Canal in the NE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$  of Section 9, T. 39 S., R. 4 E., W.M. Point of diversion on Little Beaver Creek is located in the SE $\frac{1}{4}$ SW $\frac{1}{4}$  Section 19, T. 39 S., R. 4 E., W.M., approximately 880 feet North 48°00' West from the south quarter corner of Section 19. 24 c.f.s. will be diverted by the Little Beaver Creek Feeder Canal, which will run southwesterly 2800 feet to a junction with the Howard Prairie Delivery Canal in the SE $\frac{1}{4}$ NW $\frac{1}{4}$  of Section 30, T. 39 S., R. 4 E., W.M.

### Plan of Development

The system will be an extension and addition to works of Talent Irrigation District.

Howard Prairie Reservoir in Klamath River drainage will be built to a capacity of 62,000 acre-feet. It will secure its water supply from a collection system tapping South Fork Little Butte Creek, Polebridge Creek, Daley Creek, Big Draw Creek, Deadwood Creek and Dead Indian Creek in Rogue River drainage as well as minor tributaries flowing into the reservoir. Howard Prairie delivery canal will transport water into Rogue River drainage, through Green Springs power plant, and into an enlarged Emigrant Reservoir (45,000 acre-feet) for reregulation and storage. Along its route, Howard Prairie delivery canal will pick up water from Soda Creek, Little Beaver Creek, South Fork Little Beaver Creek, Corral Creek, and Keene Creek, all in Klamath River drainage.

Canals will take off from Emigrant Reservoir on the east side of Bear Creek Valley to serve lands of Talent Irrigation District.

In addition to storage at Howard Prairie and Emigrant, the existing Hyatt Prairie Reservoir with a capacity of 16,300 acre-feet will also provide a source of supply. Diversions from several streams entering the valley will also be made.

Green Springs power plant with one unit of 20,000 kw will utilize releases from Howard Prairie and Hyatt Prairie Reservoirs. Water passing through the power plant will be stored in Emigrant Reservoir.

Township North or South	Range E. or W. of Williams Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated		
					New	Imp'd	Total
<i>Medford Irrigation District - New Lands</i>							
365	2W	32	SW 1/4	SW 1/4	7	x	
			SE		10	x	
			SW	SE	1	x	
375	2W	4	SW	SW	9	x	
		5	SW	NE	29	x	
				NW	27	x	
					38	x	
					40	x	
					40	x	
			NE	SW	15	x	
			NW		8	x	
				SE	10	x	
					28	x	
					4	x	
					34	x	
		6	NE	NE	15	x	
			SE		21	x	
			NW				
			NE	SE	2	x	
		8	NE	NE	16	x	
		9	NW	NW	12	x	
			SW		10	x	
				SW	20	x	
					17	x	
					12	x	
					21	x	
			NW	SE	7	x	
		15	SW	SW	9	x	
		16	NW	NE	13	x	
			SW		7	x	
			NE	NW	12	x	
			NW		4	x	
			SE		18	x	
				SW	2	x	
					6	x	
					6	x	
					19	x	
				SE	22	x	
					12	x	
					20	x	
					32	x	
Page Total					639		

8. Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

Sheet 2 of 3

25915

Township North or South	Range E or W of Wilmington Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated			
					New	Suppl	Total	
375	2W	20	SE 1/4	NE 1/4	9 x			
			NE	SE	16 x			
			SE		24 x			
		21	NE	NE	38 x			
			NW		40 x			
			SW		38 x			
			SE		31 x			
			NE	NW	28 x			
			SW		22 x			
			SE		36 x			
		22				SW	40 x	
							40 x	
							37 x	
							40 x	
						SE	35 x	
							40 x	
							40 x	
							38 x	
							37 x	
							38 x	
		27					37 x	
							7 x	
						SW	7 x	
							29 x	
							40 x	
							36 x	
					SW	SE	24 x	
					SE		9 x	
						NE	22 x	
							40 x	
							37 x	
				22 x				
				37 x				
			NW	40 x				
				40 x				
				40 x				
			NW	20 x				
			SW	30 x				
			SE	40 x				
			Per Total		6219			

8. Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

25915

Sheet 2 of 3

Township North or South	Range East or West	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated				
					New	Suppl	Total		
37S	2W	27	1/4	SE	15+				
						11+			
		28		NE	2+				
					37+				
					37+				
					39+				
					38+				
					40+				
					NW		10+		
							38+		
							36+		
							SW	38+	
		39+							
		38+							
		31+							
		38+							
				SE	7+				
					28+				
					22+				
					25+				
					24+				
		29		NE	2+				
					SW				
					SE		35+		
					NE	SE	33+		
					NW		1+		
		33		SW	18+				
					NE	NE	14+		
					NW		24+		
		34		SW	6+				
					NE	NE	11+		
							17+		
							29+		
							36+		
				NW	16+				
							29+		
							8+		
							30+		
							24+		
				NW	10+				
					NE	SE	10+		
					SW		1+		
				SE	39+				
(Total 3,889 acres new)					Page Total	1,031			





8. Location of **25915** irrigated, or place of use (continued)

Sheet 2 of 17

Township North of South	Range E. or W. of Washington Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated				
					New	Suppl	Total		
265	2W	24	1/4	NE	1/4		39		
							2		
							7		
							30		
						NW	NW	20	
						SW	SW	20	
		25	NW	NW	SW	10			
				SW	SW	10			
					NW	1			
						10			
						30			
						1			
	1W	36	NE	SW		26			
						20			
						37			
						25			
						16			
						16			
		8	NW	NE	NW		2		
							16		
							12		
							1		
							16		
							20		
9	SW	SW	SW		11				
					18				
					10				
					30				
					15				
					15				
13	NE	SE	SE		3				
					20				
					10				
					4				
					2				
14	NW	NE	SE		3				
					12				
					7				
15	NE	SE	SE		7				
					28				
Page Total						623			

8. Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

25915 Sheet 5 of 17

Township North or South	Range E. of Williams Co. Meridian	Section	Forty acre Tract		Number Acres To Be Irrigated		
					New	Suppl	Total
S6S	1W	20	SW 1/4	SE 1/4		16	
			SE			9	
		21	NE	SE		30	
			NW			25	
		22		SW		10	
						23	
						6	
						17	
		23	SW	NE		2	
			SW	NW		13	
			SE			18	
			NE	SW		13	
			NW	SE		17	
		24	NE	NE		9	
			SE			6	
		29		NE		17	
						12	
						10	
						7	
					NW		25
							39
							10
							25
					SW		19
							15
							20
							8
					SE		32
							15
							30
					22		
30		NE	NE		33		
		NW			32		
		SW			16		
31		NW	SW		10		
		SW	SW		41		
		SE			40		
Page Total						722	

8. Location of water to be irrigated, or place of use (continued)

Sheet 1 of 1.7

Township North or South	Range East or West of Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated									
					New	Suppl	Total							
365	1W	22	1/4	NE	1/4		26							
							8							
							8							
							9							
							10							
							20							
							23							
							0							
							10							
							26							
							27							
							10							
							18							
							29							
							40							
33				NE			40							
							40							
							40							
							40							
							32							
							3							
							20							
							28							
							1							
							40							
							40							
							40							
							40							
							35							
							40							
36				SE			40							
							5							
							3							
							12							
							5							
							9							
							14							
							30							
							9							
							15							
							5							
							29							
						1E		7		NW			5	
													9	
													14	
	30													
	9													
	15													
	5													
	29													
Page Total						954								

Township North or South	Range East or West	Section	Forty acre Tract	Number Acres to be irrigated		Total
				New	Suppl	
375	2W	1	NE 1/4 SW 1/4	33		
			NW 1/4	39		
			SW 1/4	33		
			SE 1/4	17		
		2	NE 1/4 SE	20		
			NW 1/4	38		
			SW 1/4	25		
			SE 1/4	25		
		3	NE 1/4 NE	6		
			NW 1/4	32		
			SW 1/4	1		
			SE 1/4	3		
		4	NE 1/4 NW	3		
			NW 1/4 SE	30		
			SW 1/4	5		
			SE 1/4	32		
		5	NE 1/4 NE	24		
			NW 1/4	17		
			SW 1/4	10		
			SE 1/4	40		
		6	NE 1/4 NW	25		
			NW 1/4	10		
			SW 1/4	40		
			SE 1/4	20		
		7	NE 1/4	2		
			NW 1/4	3		
			SW 1/4	21		
			SE 1/4	30		
		8	NE 1/4 SE	26		
			NW 1/4	40		
			SW 1/4	40		
			SE 1/4	11		
		9	NE 1/4 NW	19		
			NW 1/4	15		
			SW 1/4	12		
			SE 1/4	13		
		10	NE 1/4 NW	32		
			NW 1/4	34		
			SW 1/4	30		
			SE 1/4			
Page Total				859		

8. Locations to be irrigated, or place of use (continued)

Township North or South	Range West or East	Section	Four-Corner Tract		Number Acres To Be Irrigated			
					New	Suppl	Total	
265	1W	28	1/4	NE	1/4		26	
							8	
							8	
							9	
							10	
							20	
							23	
							0	
							10	
							26	
							27	
							10	
							18	
							29	
							10	
							10	
							10	
							10	
							32	
							3	
							20	
							28	
							1	
							10	
							10	
	10							
	10							
	35							
	10							
	10							
	40							
	5							
	3							
	12							
	5							
	9							
	14							
	30							
	9							
	15							
	5							
	29							
						Page Total	954	

Township North or South	Range E or W of Williamsburg Meridian	Section	Forty acre Tract		Number Acres To Be Irrigated						
					New	Suppl	Total				
375	24	10	NW 1/4	SE 1/4		15					
			SW	NE		8					
		12	NE	NE		15					
			NW	NE		2					
				NW		26	22				
				SW			10				
				SE			2				
				NE	NW		19				
				SE	NW		7				
				NW	SW		14				
				SW	SW		16				
		13		NW	NW	NE		25			
					SW			27			
				SE	NE	NW		15			
					NW			7			
				SW	SW			20			
					SE			13			
				14		NE	SW		9		
						SW	SW		7		
				15		NE	NE	NW		23	
							NW			40	
						SW	SW			20	
							SE			2	
		NW	NW			SW		18			
SW	SW					11					
NE	NW	SE				3					
	NW	SE				28					
16		SW	SW			SE		15			
			SE			NE		2			
		NE	NE	NE		37					
			NW			27					
		SW	SW			33					
			SE			40					
		NE	NE	NW		21					
			NW			3					
		SW	SW			19					
			SE			7					
NE	NE	SW		36							
	NW			14							
SW	SW			17							
	SE			21							
NE	NE	SE		18							
	NW			28							
SW	SW			20							
	SE			8							
Page Total						756					

Township North or South	Range E or W of Williamsburg Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated		
					New	Suppl	Total
375	24	10	NW 1/4	SE 1/4		13	
		"	SW 1/4	NE 1/4		8	
		12	NW	NE		15	
			SW		26	22	
			SE			10	
			NW	NW		2	
			SW	NW		14	
			SE	NW		1	
			NW	SW		7	
			SW	SW		14	
			SW	SW		16	
		13	NW	NE		25	
			SW			27	
			SE			15	
			NE	NW		1	
			NW			7	
			SW			20	
			SE			13	
		14	NW	SW		9	
		15	SW	SW		7	
	NE	NW		23			
	NW			40			
	SW			20			
	SE			2			
	NW	SW		18			
	SW	SW		11			
	NW	SE		3			
	NW	SE		28			
	SW	SE		15			
	SE	SE		2			
16	NE	NE		37			
	NW			27			
	SW			33			
	SE			40			
	NE	NW		21			
	NW			3			
	SW			19			
	SE			7			
	NE	SW		36			
	NW			14			
	SW			14			
	SE			21			
	NE	SE		18			
	NW			28			
	SW			20			
	SE			8			
Page Total						756	



Township North or South	Range E or W of Wilmington Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To be Irrigated			
					New	Suppl	Total	
375	24	17	SW 1/4	NE 1/4		1		
			SE			2		
			NE	SE		14		
			NW			12		
			SW			8		
			20	NE		8		
						9		
						8		
						17		
				SE	NW		1	
		NE		SW		13		
		NE		SE		2		
		NW		SE		20		
		SW				3		
		SE				1		
		21	NE	NW		12		
			NW			31		
			SW			18		
			SE			4		
			22	NW	NE		1	
				SW			2	
				NE	NW		3	
				SE			8	
		23	SE	SE		12		
			NW	NW		10		
			SW			9		
			SW	SW		26		
			SE			4		
			SW	SE		7		
			SE			18		
SW	SW			15				
24	SW	SW		15				
	26	NW	NE		4			
		NW		23				
				40				
			4					
			27					
		SW		10				
				27				
				14				
				7				
				49				
				449				

c. Location of area to be irrigated, or piece of use (continued)

25915 Sheet 9 of 17

Township North or South	Range E. or W. of Washington Meridian	Section	Fully acre tract	Number Acres to be irrigated	
				New	Total
375	2W	26	NE 1/4		19
			NW	SE 1/4	6
			SW		18
			SE		30
		27	NE	NE	18
			SE		18
			NE	SW	40
			NW		20
			SW		10
			NE	SE	25
		28	NW		29
			SW		38
			SE		3
			NE	SE	33
		29	NW		12
			SW		18
			SE		17
			NE	NE	12
			NW		3
		33	SW		33
			NE	SE	2
			NW		18
			NE	NE	26
			NW		16
			SW		16
			SE		45
			NE	NW	28
			NW	NW	13
			SW		18
		34	NE	SW	9
			NW		2
			NE	SE	12
			NE	NE	29
			NW		23
SW			17		
SE			4		
NE	NW		20		
NW			10		
SW			32		
SE		10			
Paper Total					741
					<del>718</del>

Township North or South	Range E. or W. of Williamsburg Meridian	Section	Forty acre Tract	Number Acres to be irrigated		
				Now	Total	
375	2W	34	NE 1/4	SW 1/4	40	
			NW		11	
			SW		3	
			SE		27	
			NW	SE	34	
			SW		28	
		35	NE	NE	36	
			NW		30	
			SW		21	
			SE		40	
			NE	NW	24	
			NW		40	
		36	SW		15	
			SE		7	
			NE	SE	40	
			NW		25	
			SW		17	
			SE		32	
	SW		NE	16		
	SE			6		
	NE		NW	8		
	NW			7		
	1W	1	SW		50	
			SE		31	
			NE	SW	34	
			NW		31	
			SW		40	
			SE		14	
			NE	SE	27	
			NW		25	
			SW		20	
			SE		40	
	NE	NE	40			
	NW		40			
SW		14				
NE	NE	40				
NW		20				
SE		26				
Page Total					994	

Township North or South	Range E. or W. of Williams Meridian	Section	Forty acre Tract	Number Acres To Be Irrigated			
				New	Exp'd	Total	
375	1W	8	NE 1/4 SE 1/4	40			
			NW	40			
		SW	40				
		SE	40				
		9	NW	40			
			NE	40			
			SW	24			
			NE	26			
			NW	40			
			EW	34			
			SE	14			
			NE	31			
			NW	10			
			SW	16			
		10	SE	30			
			NE	2			
			NW	35			
			SW	40			
			SE	15			
			15	SW	19		
				NE	1		
			16	NW	35		
				SW	22		
				SE	1		
		NE		3			
		NW		34			
		SW		15			
		SE		10			
		NE		40			
		NW		22			
		SE		15			
		17	NE	40			
			NW	17			
			SW	40			
			SE	40			
			NW	10			
			SW	15			
			SW	12			
			NE	26			
			SE	40			
			NW	2			
		Page Total:				976	

8. Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

25915

Sheet 11 of 17

Township North or South	Range E or W of Williamsburg Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated			
					New	Suppl	Total	
375	1W	1	1/4	SW 1/4			5	
							40	
		5	NW	SE			40	
			SW				12	
				NE			3	
							40	
							5	
							4	
							18	
				NW			28	
							5	
							6	
				NE	SW		32	
				NW			8	
		6	SW	NE			25	
			NE				6	
			NW	NW			11	
				NW			29	
			SW				32	
			NE	SE			2	
			SW				2	
			SE				2	
		7	SE	SE			39	
			NE				40	
NW	SE				15			
					13			
SE	NE				6			
NE	SE				40			
8	NW				15			
	SE				5			
		NE			40			
					23			
					35			
					32			
	NE	NW			2			
	SE				3			
	NE	SW			21			
Page Total							727	

8. Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

25915

Sheet 18 of 17

Township North or South	Range E or W Wilcox or Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated			
					New	Suppl	Total	
375	1W	17	1/4	SE	1/4		30	
							40	
							10	
							37	
		18	SW	NW		5		
						1		
			SE	SW		38		
						15		
				14				
				40				
			19	SW	SE		40	
							32	
		NE		NE		4		
						8		
		NW		NW		3		
						5		
		20		NE	NE		31	
						31		
				30				
				30				
			21	NE	SE		39	
							19	
		NW		NE		13		
						16		
22	SW	NE		18				
				28				
	SE	NW		29				
				22				
		38						
		21						
		7						
		32						
	5							
22	SW	NW		15				
				40				
	SE	SE		29				
				40				
		40						
		36						
	1							
Page Total						961		

25915  
8. Location of areas to be irrigated, or place of use (continued)

Sheet 14 of 17

Township North or south	Range E. or W. of Williamsburg Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated			
					New	Suppl	Total	
375	14	22	$\frac{1}{4}$	SW	$\frac{1}{4}$		5	
				NW			40	
				SE			10	
				NE			5	
		27	SW	NW		1		
			NW	SW		5		
			SW			12		
						14		
		28		NE		13		
						13		
						36		
			NE	SW		17		
		31	SE			23		
				SE		35		
						39		
						40		
		32		NE		39		
						5		
						3		
						40		
		33	SW	NW		10		
			SE			42		
				SW		10		
						40		
34				43				
				43				
				40				
		SE		35				
35				40				
				40				
				40				
		SW		7				
36				22				
				34				
				31				
		NE	NE	39				
37	NW			14				
	SE			12				
	NE	SW		30				
	SE			2				
Page Total						1029		

Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

25915 Sheet 15 of 17

Township North or South	Range E. or W. of Williams Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated			
					Now	Suppl	Total	
375	1W	33	1/4	SE	1/4	38		
						40		
						10		
						27		
						7		
	34	NW	NW	NW	NW	7		
						3		
						7		
						24		
						10		
385	2W	1				35		
						18		
						5		
						22		
						8		
						2		
						2		
						20		
						8		
						7		
						40		
	37							
	27							
	26							
	30							
	30							
	7							
	40							
	40							
	25							
	25							
	1W	3					10	
7								
1								
12								
26								
22								
10								
6								
10								
10								
10								
Page Total					714			



8. Location 2591A to be irrigated, or place of use (continued)

Sheet 16 of 17

Township North or south	Range E or W of Willamette Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated		
					New	Suppl	Total
985	1W	5	SW 1/4	NE 1/4		5	
						7	
						38	
						40	
						39	
						5	
						20	
						39	
			6	NW		40	
						10	
						33	
						3	
						19	
						26	
						40	
						40	
		7	SE		40		
					40		
					40		
					40		
					23		
					35		
					40		
					27		
					32		
					6		
					18		
					12		
8	SW		2				
			18				
			40				
			37				
			7				
			35				
			22				
			2				
	1						
	15						
	33						
	38						
	20						
			Page Total				
						1012	

Township North or South	Range E or W of Willamette Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres Irrigated					
					New	Suppl	Total			
385	14	8	NW	NE	40					
					40					
								40		
								32		
								1		
								2		
								7		
								9		
								8		
								20		
								24		
								40		
								10		
								23		
								40		
								26		
								18		
								2		
								19		
								5		
					6					
					10					
					12					
					4					
					11					
				Page Total	474					
				TOTAL	<del>13,845</del>	13,872				

Township North or South	Range E. or W. of Wilmington Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated		
					New	Suppl	Total
<i>Falout Division Oregon</i>							
37 S	2 W	33	NE 1/4	SE 1/4	7	1	8
			SW		1	27	28
		34	NW	SW	6		6
			SW			37	37
			SE		13	3	16
			SW	SE	8		8
			SE		1		1
		35	SW	SW	7		7
			SE		8		8
			SW	SE	1		1
	1 W	26	NE	SW	12		12
			NW		20		20
			SW		28		28
			SE		34		34
			NW	SE	7		7
			SW		10		10
		27	SW	NE	17		17
			NW	NW		2	2
			SW			38	38
			SE			35	35
			NE	SW		40	40
			NW			35	35
			SW		28		28
			SE		30		30
			NE	SE		14	14
			NW		12	26	38
			SW		3	32	35
			SE		2	23	25
		28	NE	NE		3	3
			SE			7	7
			NE	SE		5	5
		33	SE	SE	1		1
			NE			2	2
		34	NE	NE	8		8
			SW		1	9	10
			SE		7	23	30
			NE	NW		23	23
			NW			33	33
			SW			20	20
			SE		3	36	39
<i>sheet fold</i>					269	176	741

**RECEIVED**  
 JUL 24 1958  
 STATE ENGINEER  
 SALEM, OREGON

8. Location of <sup>25945</sup>irrigated, or place of use (continued)

Sheet 2 of 19

Township North or South	Range E. or W. of Washington Meridian	Section	Forty-acre Tract	Number Acres To Be Irrigated				
				New	Suppl	Total		
37 S	1 W	34	NE 1/4 SW 1/4	35	25	40		
			NW	38		38		
			SW	7		7		
			SE	11	19	30		
			NE SE	28	12	40		
			NW	21	19	40		
			SW	40		40		
		35			SE	24		24
					SW NE	2		2
					NE NW	2		2
					NW	31		31
					SW	2	10	12
					NE SW	32		32
					NW	38		38
38 S	2 W	1	SW SE	10		10		
			NW SE	8		8		
			SW NW	3		3		
			NE SW	25		25		
			NW	35	3	38		
			SW	12	8	20		
			SE	19	5	24		
		2			NE SE	13	5	18
					NW	18		18
					SW	22	2	24
					SE	5	8	13
					NE NE	15		15
					NW	18	21	39
					SE	12	28	40
			SE	10	29	39		
			NE NW	20	20	40		
			NW	38	1	39		
			SW	39	1	40		
			SE	37	3	40		
			NE SW	40		40		
			NW	26	4	30		
			SW	1	6	7		
			SE	25	15	40		
			NE SE	32	8	40		
			NW	8	29	37		
			SW	1	7	8		
			SE	3		3		
				801	283	1084		
Sheet Total				1870	755	1825		
Sub-Total								

8. Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

25915

Sheet 3 of 19

Township North or South	Range E. or W. of Williamson Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated			
					New	Suppl	Total	
38 S	2 W	3	NE 1/4	NE 1/4	38		38	
			NW		9		9	
			SE		18		18	
			NE	NW	3		3	
		4	NW		5	23	28	
			NE	NE		22	22	
			NW			5	5	
			SW	NE	9		9	
		10	SE		5		5	
			SE	NW	1		1	
			NE	SW	3		3	
			NE	SE	30		30	
			NW		12		12	
			SE		12		12	
			11	NW	NE		7	7
				SW	NW	1	6	7
				NE		34		40
				NW		1		1
			12	SW		21		21
				SE		29	1	30
				NE	SW	35		35
				NW		39		39
				SW		39		39
				SE		40		40
		NW		SE	5		5	
		SW			38		38	
		SE			23		23	
		12		NE	NE		25	25
				SW			1	1
				SE			32	32
				NE	NW		18	18
		12		NW			7	7
				SW		1		1
				SE			14	14
			NE	SW	3		3	
			NW		8		8	
			SW		34		34	
			SE		38		38	
			NE	SE		38	38	
			NW			2	2	
SW			2		2			
SE			1		1			
Sheet total					540	208	748	
Sub total					1610	956	2566	

Township North or South	Range E or W of Wilkes-Barre Meridian	Section	Forty-acre Tract	Number Acres To Be Irrigated		
				New	Suppl	Total
385	2W	13	NE 1/4 NE 1/4	1		1 ✓
			NW	28		28 ✓
			NE NW	34		34 ✓
			NW	40		40 ✓
			SW	14		14 ✓
		SE	3		3 ✓	
		14	NE NE	32		32 ✓
			NW	12		12 ✓
			SE	3		3 ✓
			NE NW	11		11 ✓
	NW		18		18 ✓	
	1W	15	NE NE	27		27 ✓
			SE	7		7 ✓
			NW SW		9	9 ✓
			SW		35	35 ✓
			SE		2	2 ✓
		2	NW NE	1		1 ✓
			NE NW	9		9 ✓
			NW	13		13 ✓
			SW	2		2 ✓
NE SW				5	5 ✓	
NW			20	20 ✓		
SW			22	22 ✓		
SE			11	11 ✓		
NE NW SE	2		37	37 ✓		
SE			10	10 ✓		
3	NE NE	10	30	40 ✓		
	NW	7	23	30 ✓		
	SW	35	5	40 ✓		
	SE	6	31	37 ✓		
	NE NW	33		33 ✓		
	SE	3	10	13 ✓		
	NE SW	6	8	14 ✓		
	SE	10		10 ✓		
	NE SE	8	29	37 ✓		
	NW	9	31	40 ✓		
SW	37		37 ✓			
SE		5	5 ✓			
Sheet total				421	333	754
Sub-total				2031	1289	3320

Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

25915

Sheet 5 of 19

Township North or South	Range E. or W. Williamsburg Meridian	Section	Forty acre Tract		Number		
					New	Suppl	Total
38 3	1 W	6	NE 1/4	SW 1/4	1		1 ✓
			NW		6	2	8 ✓
			SW		13	27	40 ✓
			SE		4	8	12 ✓
		7	SW	NE	2	8	10 ✓
			SE		1	4	5 ✓
			NE	NW	2	12	14 ✓
			NW		4	39	43 ✓
			SW		3	40	43 ✓
			SE		3	33	36 ✓
			NE	SW	3	30	33 ✓
			NW		15	3	18 ✓
			SE			30	30 ✓
			NE	SE		39	39 ✓
		8	NW		39	39 ✓	
			SW		18	22	40 ✓
			SE		8	32	40 ✓
			SW	NE		2	2 ✓
			SE	NW		8	8 ✓
			NE	SW		39	39 ✓
			NW			38	38 ✓
			SW			40	40 ✓
			SE			40	40 ✓
			NE	SE		31	31 ✓
		9	NW		36	36 ✓	
			SW		40	40 ✓	
			SE		40	40 ✓	
			NE	SW	2	2	4 ✓
			NW			24	24 ✓
			SW		13	27	40 ✓
			SE		27	11	38 ✓
			SW	SE		9	9 ✓
			NE	NE	21	17	38 ✓
			NW		29	9	38 ✓
		10	SW			11	11 ✓
			SE			40	40 ✓
			NE	SE	5	34	39 ✓
			NW			3	3 ✓
			SE		2	20	22 ✓
						182	889
Sheet total					2213	2178	4391
Sub Total							

8. Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

Sheet 6 of 19

25915

Township North or South	Range East or West	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated							
					New	Suppl	Total					
38 S	1 W	11	NE 1/4	NE 1/4		23	23 ✓					
			NW		3	14	17 ✓					
			SW			40	40 ✓					
			SE		6	34	40 ✓					
			NE	NW	5	29	34 ✓					
			NW			40	40 ✓					
			SW			40	40 ✓					
			SE			40	40 ✓					
			NE	SW		40	40 ✓					
			NW			40	40 ✓					
			SW		6	28	32 ✓					
		SE			40	40 ✓						
		NE	SE		40	40 ✓						
		NW			40	40 ✓						
		SW			40	40 ✓						
		SE			40	40 ✓						
		12			NE	NW	4	8	12 ✓			
					NW		3	37	40 ✓			
					SW		31	8	39 ✓			
					SE		9	5	14 ✓			
					NE	SW	5		5 ✓			
					NW			36	26 ✓			
					SW			38	38 ✓			
					SE		3	25	28 ✓			
					SW	SE		10	10 ✓			
					13			NE	NE	3		3 ✓
								NW		7	31	38 ✓
		SW		11				29	40 ✓			
		SE		38					38 ✓			
		NE	NW	9				31	40 ✓			
		NW		2				38	40 ✓			
		SW		18				22	40 ✓			
		SE						40	40 ✓			
		SW	SW					40	40 ✓			
		SE		28				120	40 ✓			
		SW						40	40 ✓			
		SE			40	40 ✓						
		SW	SE		40	40 ✓						
		SE			40	40 ✓						
		Sheet total			191	1206	1397					
		Sub-Total			2404	3384	5788					



8. Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

25915

Sheet 7 of 19

Township North or South	Range of Williams Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated					
					New	Suppl	Total			
38 S	1 W	14	NE 1/4	NE 1/4		22	22			
			SW		3	4	7			
			SE		2	36	38			
			NE	NW	8		8			
			SW		8		8			
			SE		10		10			
			NE	SW	8		8			
			NW		11		11			
			NE	SE	1	34	35			
			NW		35		35			
			SW		4	4	8			
			SE			16	16			
			15			NE	NE	3	9	12
						NW		8		8
SW		6					6			
SE		26				<del>128</del>	27			
NE	SW					30	30			
NW		4				33	37			
SW						40	40			
SE						40	40			
NE	SE	1					1			
NW						13	13			
SW						39	39			
16						SE		1	10	11
			NE	NE		1	1			
			NW			30	30			
			SW			40	40			
			SE		3	18	21			
			NE	NW	3	37	40			
			NW			40	40			
			SW			40	40			
			SE			40	40			
			NE	SW		40	40			
			NW		8	32	40			
			SW			35	35			
			SE			40	40			
			NE	SE	5	35	40			
NW		7	33	40						
SW		3	37	40						
SE		1	39	40						
Sheet Total					169	868	1038			
Sub-Total					2573	1152	6825			

8. Location of ~~water~~ irrigated, or place of use (continued)

Sheet No. of 19...

Township North or South	Range E. or W. of Williamsburg Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated		
					New	Suppl	Total
38 S	1 W	17	NE 1/4	NE 1/4	6	34	40 ✓
			NW			10	40 ✓
			SW		1	39	40 ✓
			SE			10	40 ✓
			NE	NW	2	28	40 ✓
			NW			40	40 ✓
			SW			18	18 ✓
			SE		1	18	19 ✓
			NE	SW	7	16	23 ✓
			NW		2	2	4 ✓
			SW		15	25	40 ✓
			SE		5	30	35 ✓
			NE	SE	5	35	40 ✓
			NW		4	34	38 ✓
			SW		5	13	18 ✓
			SE		3	31	34 ✓
			18	NE	NE	6	32
		NW			26	10	36 ✓
		NE		NW		13	13 ✓
		NE		SE		2	2 ✓
		SW			1		1 ✓
		SE			7	24	31 ✓
		NE		NE		2	2 ✓
		20	NE	NE	26	4	30 ✓
			NW			30	30 ✓
			SE		12	1	13 ✓
			NE	NW	2	1	3 ✓
			NW		12	10	22 ✓
		21	NE	NE		40	40 ✓
			NW			34	34 ✓
			SW			1	1 ✓
			SE		1	30	31 ✓
			NE	NW	2	23	25 ✓
NW			1	23	24 ✓		
SW			1	18	19 ✓		
NE	SE		3	25	28 ✓		
SW				5	5 ✓		
SE				39	39 ✓		
22	NE	NE	5	34	39 ✓		
	NW		1	39	40 ✓		
	SW			40	40 ✓		
	SE			40	40 ✓		
	SE			40	40 ✓		
Sheet Total					162	973	1135
Sub-Total					2735	5225	7960

Township North or South	Range E or W of Williamsburg Meridian	Section	Forty-acre Tract	Number Acres To Be Irrigated				
				New	Suppl	Total		
38 S	1 W	22	NW 1/4 NW 1/4		40	40		
					40	40		
			S		40	40		
					40	40		
			NE SW		40	40		
					40	40		
				2	38	40		
				9	31	40		
			NE SE		40	40		
					40	40		
				10	30	40		
			23		NE		8	10
						3		3
							17	17
							38	38
		NW					16	16
								10
					3	32	35	
		SW				2	16	18
						5	35	40
						40	40	
					2	19	21	
		SE				18	2	20
				11	3	14		
	15		24	39				
	25		12	27				
	28		2	30				
24			NE		40	40		
				15	25	40		
				36	4	40		
					40	40		
		NW			40	40		
					34	34		
			7	25	32			
		SW		5	35	40		
				6	32	38		
				4	25	29		
				3	25	28		
				3	37	40		
	236		1081	1317				
Sheet Total								
sub-Total				2971	6306	9277		

8. Location of 25945 irrigated, or place of use (continued)

Township North or South	Range E. or W. of Williams River	Section	Forty-acre Tract	Number Acres To Be Irrigated			
				New	Suppl	Total	
385	1W	24	1/4 SE 1/4	26	14	40	
				28	12	40	
				11	29	40	
			25	NE	20	18	38
					2	39	39
					12	38	40
				NW	12	21	33
					7	40	40
					27	1	31
			26	SW	7	17	24
					39	39	39
					13	13	13
		40			40	40	
		40			40	40	
		32			7	39	
		SE		40	40	40	
				24	24	24	
				1	18	19	
				2	36	38	
				19	3	22	
				8	39	40	
		27	NE	5	34	39	
				4	36	40	
				40	40	40	
NW	16			1	17		
11	11			11			
25	15			40			
SW	7		33	40			
	40		40	40			
	40		40	40			
	40		40	40			
	11		29	40			
	9		37	40			
SE	25	15	40				
	35	1	36				
	28	2	30				
	NE	5	35	40			
	25	15	40				
	37	3	40				
8	32	40					
Sheet Total			427	985	1412		
Sub-Total			3398	7291	10689		

Township North or South	Range East or West with the Meridian	Section	Forty acre Tract		Number Acres to be irrigated			
					New	Suppl	Total	
38 S	1 W	27	1/4	NW 1/4		40	40	
						40	40	
						40	40	
					5	35	40	
					SW	2	38	40
							34	34
							12	12
					SE		39	39
						18	22	40
						11	29	40
						6	34	40
							40	40
			31	31				
		28	NE	NE		13	13	
			SE			40	40	
		34		NE		10	39	
						18	18	
						39	39	
		35	NE	NW		13	13	
			NE	SE		6	6	
			NW	NE	3		3	
			SW			1	1	
					NW	12	12	
						4	35	39
		36				8	32	40
						6	26	32
					SW	5	10	15
						6	31	37
					4	4		
				2	6	8		
			NE	14	15	29		
				5	26	31		
				2	2			
				3	3			
		NE	NW	12	12			
		NW		13	13			
Sheet Total					130	795	925	
Sub Total					3528	8086	11614	

8. Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

Sheet 12 of 19

Township North or South	Range East or West	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated		
					New	Suppl	Total
38 S	1 E	18	SW 1/4	NW 1/4	2		2
			SW	SW		8	8
		19	NE	2		2	
				8	2	10	
				35	5	40	
				25	3	28	
					25	25	
					42	42	
					43	43	
					1	39	40
				SW	28	12	40
					31	12	43
		20		15	5	20	
				2	36	38	
				SE	15	19	34
				<del>SE</del>	20	20	40
					40	40	
					1	39	40
				SW	4		4
					8		8
					25	15	40
					27		27
		28	SW	SE	7		7
			SE		1	4	8
			NW	NW		6	6
			SW			38	38
			SE			7	7
			NE	SW	4		4
			NW		38		38
		29	SW		19		19
	NE			37	37		
			13	27	40		
			2	38	40		
				40	40		
	NW		40		40		
			22	18	40		
		4	36	40			
		12	28	40			
Sheet Total					414	679	1058
Sub-Total					3912	8730	12672

Township North or South	Range E or W of Willamette Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated				
					New	Suppl	Total		
38 S	1 E	29	1/4 SW 1/4		40	40			
					10	40			
				15	18	33			
				20	20	40			
				SE	7	38	40		
						10	40		
					36	4	40		
				30	NE	39	1	40	
							32	32	
							29	29	
						4	12	16	
						1	27	28	
						NW	5	20	25
								5	5
								19	19
		SW	12			24	36		
						38	38		
						25	25		
			5			15	20		
			4			28	30		
			SE			7	27	31	
						24	24		
				40	40				
		31	NE		23	23			
				25	15	40			
				38		38			
				9		9			
				29	5	34			
				NE NW	4	4	8		
					13	8	21		
NE SW SE				7	7				
	1				1				
	23				23				
32	NE	35		35					
		40		40					
		40		40					
		40		40					
		NW	26	14	40				
			13	27	40				
			28	12	40				
			35	2	37				
		Sheet Total		551	676	1227			
		Sub-Total		1193	9406	10599			

8. Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

Sheet 19 of 19

25915

Township North of South	Range East of Winnipeg Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated						
					New	Suppl	Total				
38 S	1 E	32	1/4	SW 1/4		12		12			
						16		16			
						9	29	33			
						16	24	40			
					SE		40	40			
							22	22			
							28	28			
							14	14			
					33	SW	NE	1		1	
						SE			14	14	
						NE	NW	2		2	
						SW		30		30	
						SE		11		11	
							SW	32		32	
								40		40	
				9		9					
				13		13					
			SE		37	37					
				19	3	22					
					17	17					
				10	30	40					
		34	SW	NW	11		11				
			NW	SW	20		20				
			SW		31	6	37				
			SE			22	22				
			SW	SE	4		4				
			SE		1		1				
39 S	1 E	1	SW	SW		18		18			
				SE		19		19			
					2	SW	NW	34		34	
						SE		4		4	
							SW	12		12	
									30	30	
								35		35	
								40		40	
						3	SW	SE	15	15	30
								NE	12	21	33
					35	3	38				
					1	39	40				
Sheet Total					35	5	40				
Sub-Total					530	211	741				
					5023	9917	14840				



8. Location of area to be irrigated, or place of use (continued)

25915 Sheet 15 of 19

Township North or South	Range E or W of Wilmington Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres to be Irrigated			
					New	Suppl	Total	
39 S	1 E	3	1/4	NW 1/4	10	33	43	
					14	29	43	
					21	4	25	
					6	29	35	
					35		30	
				28		28		
				6	6	12		
				13		13		
				5 E	38	38		
					10	19	29	
				32		32		
				12		12		
			4	NE		14	27	41
						7	6	13
						13	3	16
						27	4	31
						5		5
				NW		24		24
						1		1
						3		3
		NE SE	4			4		
	5	NE	NE		28		28	
			NW	2	16	18		
			SE	8		8		
			NE NW	20	18	38		
			NW	12	1	13		
	9	NE	NE	1	12	13		
			NW		7	7		
			NE		12	12		
	10				6	6	12	
					2	38	40	
					6	26	32	
			NW			25	25	
					1	28	29	
						8	8	
						38	38	
		NE SW		17	17			
		SE	1	21	22			
Sheet Total					372	971	843	
Sub-Total					5395	10208	15683	

Township North or South	Range East or West of Principal Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated							
					New	Suppl	Total					
395	1 E	10	1/4	SE	1/4	3	37	40 ✓				
						1	36	40 ✓				
						4	35	39 ✓				
						7	33	40 ✓				
						11	NE	8		8 ✓		
								5		5 ✓		
									20	20 ✓		
								12		12 ✓		
								18	NW	7		25 ✓
										20	16	36 ✓
		12	NE	NE	NE	24	7	31 ✓				
						SW	10		10 ✓			
							1	25	26 ✓			
							3	37	40 ✓			
							4	36	40 ✓			
							5	35	40 ✓			
						SE	26		26 ✓			
								28	28 ✓			
							2	30	32 ✓			
							6	9	15 ✓			
		13		13 ✓								
		13	NE	NE	NE	2		2 ✓				
						SW	18		18 ✓			
							14		14 ✓			
							13		13 ✓			
						NW	27		27 ✓			
							19		19 ✓			
							SW	3		3 ✓		
								35		35 ✓		
						10		10 ✓				
						34		34 ✓				
		NE	SE	SE	SE	13		13 ✓				
						20		20 ✓				
6						6 ✓						
19	NE	NE	NE	13		13 ✓						
				40		40 ✓						
				40		40 ✓						
				14		14 ✓						
Sheet Total					194	391	885					
Sub-Total					5889	10679	16568					

Township North or South	Range E or W of Williamsburg Meridian	Section	Forty-acre Tract	Number Acres To Be Irrigated		
				New	Suppl	Total
39.5	1E	13	1/4 NW 1/4	25		25
				18		18
2				30		30
				28		28
			SW	12	3	15
				20	18	38
					12	12
					4	4
			SE	13		13
				35		35
				15		15
		14	NE	2		2
				7	16	20
					39	39
				11	9	20
			NW	32	2	34
				8	32	40
				6	34	40
				1	36	40
			SW	5	35	40
				7	33	40
					38	38
					30	30
			SE	10	30	40
				21	10	31
				17		17
				32	6	38
		15	NE	3	25	28
				4	33	37
				7		7
					6	6
				15	22	37
			SE NW	1	1	2
			NE SW	9		9
			NE SE		34	34
			NW	11	6	17
			SE		2	2
Sheet - Total				108	519	627
Sub- Total				6297	11198	17495

8. Location of 23945 irrigated, or place of use (continued)

Sheet 18 of 19

Township North or South	Range E or W of Williams Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres to be Irrigated				
					New	Suppl	Total		
39 S	1 E	23	1/4	NE 1/4	14		14		
					2	23	25		
						32	32		
					1		1		
				NE	NW	2	38	40	
				NW		12	5	17	
				SE			17	17	
				24	NE	NE	1		1
					SE		7		7
					NW	NW	10	2	12
					SW		8	4	12
	SE	SW	4			4			
	NE	SE	8			8			
	SW		5			5			
	SE		28			28			
	25	NE	NE		15		15		
		SE	NE		3		3		
		7	NW		NW	5		5	
			SW			10		10	
		NW	SW	3		3			
		SW		10		10			
		17	SE	SW	2		2		
			SW	SW	12		12		
18		SW	NE	10		10			
		SE		2		2			
19	NE	NW	2		2				
	NE	SE	1		1				
	SE	SE	3		3				
	NW	NW	4		4				
	SW	SW	10		10				
20	SE		8	4	12				
	SW	SE	7	6	13				
	SE	NE	6		6				
	NW		6		6				
30	SW		14		14				
	SE		3		3				
	NE	NW	3		3				
	NW	SE	7		7				
	NE	NE	24		24				
			11		11				
			3		3				
			29		29				
		NW	6	7	13				
			15	2	17				
			34		34				
Sheet Total					3	3	6		
Sub-Total					384	143	527		
					6681	11571	18252		

Township North of Base	Range East of Meridian	Section	Forty-acre Tract		Number Acres To Be Irrigated			
					New	Suppl	Total	
39 S	2 E	30	NE 1/4	SW 1/4	12		12	
			SE		2		2	
					38		15	
							3	3
							14	14
						2		2
			31	NE	NE	4	6	10
				NW		3	6	9
				SE				
			32	NE	SW	3		3
			SE		6	6		
						1		
					2	9	11	
					6	32	38	
40 S	2 E	32	SW	SW	16		16	
		1	NW	NW	18		18	
			SW		5		5	
		5		NE	26	3	28	
							20	20
					3	3		
sheet total					5	12	17	
					128	115	243	
Total					6809	11956	18765	

AMENDED by Special Order  
V. ~~1234~~ Pg. \_\_\_\_\_

Municipal or Domestic Supply—

10. (a) To supply the city of .....

..... County, having a present population of .....

(Name of)

and an estimated population of ..... in 19.....

(b) If for domestic use state number of families to be supplied .....

(Answer questions 11, 12, 13, and 14 in all cases)

- 11. Estimated cost of proposed works, \$ 

Emigrant Dam and Reservoir	\$4,519,000
Construction & rehabilitation of canals and drains	3,600,000
<b>Total</b>	<b>\$ 8,119,000</b>
- 12. Construction work will begin on or before 2 years
- 13. Construction work will be completed on or before 6 years after beginning
- 14. The water will be completely applied to the proposed use on or before 6 years after beginning construction

Talent Irrigation District  
(Signature of applicant)  
By R. M. Kent  
secretary

Remarks: a) It is requested that the proposed appropriation listed in paragraph 1 above be granted from the waters withdrawn from appropriation by the State Engineer by authority of Chapter 87, Laws of Oregon for 1913, under application numbers 4496, 4497, and 4498, all dated September 6, 1915. It is further requested that the priority date of September 6, 1915 be established for this application.

(b) Two collection canals known as Big Draw-South Fork Collection Canal and Dead Indian Collection Canal would be utilized to divert the waters from the tributaries of the South Fork of Little Butte Creek to Howard Prairie Reservoir. Big Draw-South Fork Collection canal would intercept runoff from South Fork of Little Butte Creek, Big Draw Creek, Daley Creek, Deadwood Creek, Polebridge Creek, and other unnamed streams and springs.

South Fork Collection Canal with a capacity of 76 cfs will divert from the South Fork of Little Butte Creek 1137.0 feet N. 20° 0' W. of NE corner sec. 20, T. 37 S., R. 4 E. and will extend from the point of diversion to the outlet of Big Draw siphon, a distance of 16,400 feet.

Big Draw Collection Canal will divert 30 cfs from Daley Creek at a point of diversion 500 feet N. 18° 0' E. from SW corner sec. 34, T. 37 S., R. 4 E. and cross Big Draw and Deadwood Creeks at diversion structures and joint South Fork Collection canal at the point of crossing Big Draw Creek. At the point of diversion from Big Draw Creek located 1,000 feet S. 30° 0' E. of NW corner sec. 4, T. 38 S., R. 4 E., 75 cfs will be diverted from Big Draw Creek and 15 cfs will be diverted from Deadwood creek at a point of diversion 1,535 feet S. 68° 30' W. from NE corner sec. 5, T. 38 S., R. 4 E. From Big Draw Creek the canal will follow a general southwesterly direction 16,100 feet to Howard Prairie Reservoir and have a capacity of 150 cfs.

Dead Indian Collection Canal will divert 60 cfs from Dead Indian Creek at a diversion point 1,670 feet N. 35° 0' W. from SW corner of sec. 15, T. 38 S., R. 3 E. and follow a general northeasterly direction 2,600 feet to Howard Prairie Reservoir.

STATE OF OREGON, }  
County of Marion, } ss.

This is to certify that I have examined the foregoing application, together with the accompanying maps and data, and return the same for .....

In order to retain its priority, this application must be returned to the State Engineer, with corrections on or before ....., 19 .....

WITNESS my hand this ..... day of ....., 19 .....

PERMIT

STATE OF OREGON, )  
 ) ss.  
County of Marion, )

This is to certify that I have examined the foregoing application and do hereby grant the same, SUBJECT TO EXISTING RIGHTS and the following limitations and conditions:

The right herein granted is limited to the amount of water which can be applied to beneficial use and shall not exceed 250 c.f.s. from Emigrant Creek and Emigrant Reservoir measured at the outlet of Emigrant Reservoir to be constructed under application No. R-28534, permit No. R-2209. This permit further grants a right to divert not to exceed 160 c.f.s. from Keene Creek, Little Beaver Creek, Soda Creek and Grizzly Creek (tributaries of Jenny Creek) a tributary of Klamath River, and from Howard Prairie and Hyatt Prairie Reservoirs through the Green Springs Power Conduit into Emigrant Creek and thence into and through Emigrant Reservoir; further grants a right to divert not to exceed 60 c.f.s. from the South Fork of Little Butte Creek and its tributaries (Polebridge Creek, Daley Creek, Beaver Dam Creek, Deadwood Creek, Conde Creek and Dead Indian Creek) into and through Howard Prairie Reservoir constructed under application No. R-28536, permit No. R-2210, and thence through the Green Springs Power Conduit into and through Emigrant Reservoir, said 60 c.f.s. being a part of the total diversion of 160 c.f.s. from the Jenny Creek and South Fork Little Butte Creek watersheds to Emigrant Creek watershed; further grants a right to divert not to exceed 48.4 c.f.s. from Emigrant Creek into the Ashland Lateral Addition, said 48.4 c.f.s. may be taken from Emigrant Creek or as a part of the total diversion of 160 c.f.s. from the Jenny Creek and South Fork Little Butte Creek watersheds to the Emigrant Creek watershed; further grants the right to divert not to exceed 24 c.f.s. from Little Beaver Creek; 11.1 c.f.s. from Soda Creek; 60 c.f.s. from Grizzly Creek; 60 c.f.s. from Dead Indian Creek; 25 c.f.s. from Conde Creek; 15 c.f.s. from Deadwood Creek; 40 c.f.s. from Beaver Dam Creek; 25 c.f.s. from Daley Creek; 10 c.f.s. from Polebridge Creek and 60 c.f.s. from South Fork Little Butte Creek; the total quantity diverted from said streams not to exceed 60 c.f.s., which quantity is a part of the total authorized diversion from Jenny Creek and Little Butte Creek watersheds to Emigrant Creek watershed. No water may be diverted from Little Butte Creek watershed for direct appropriation as a part of the 160 c.f.s. herein granted for diversion from Jenny Creek watershed to Emigrant Creek watershed when the total diversion of 160 c.f.s. can be taken from the natural flow of the tributaries of Jenny Creek.

The right herein granted is for the use of waters withdrawn by application No. 4496 and application No. 4498.

The use to which this water is to be applied is irrigation and supplemental irrigation.

This appropriation shall be limited to 1/40th of one cubic foot per second or its equivalent for each acre irrigated from direct flow and shall be further limited to a diversion of not to exceed 4 1/2 acre feet per acre for each acre irrigated during the irrigation season of each year from direct flow and storage from reservoirs constructed under permit No. R-2209 and permit No. R-2210; provided further that the amount of water allowed herein, together with the amount secured under any other right existing for the same lands shall not exceed the limitation allowed herein, and shall be subject to such reasonable rotation system as may be ordered by the proper state officer.

The priority date of this permit is June 8, 1953 for Soda Creek and Little Beaver Creek, and September 6, 1915 for all other streams which were withdrawn by application No. 4496 and application No. 4498. Grizzly Creek as listed herein is known as Beaver Creek in application No. 4498.

Actual construction work shall begin on or before March 16, 1960 and thereafter be prosecuted with reasonable diligence and be completed on or before October 1, 1964. Complete application of water to proposed use shall be made on or before October 1, 1964.

WITNESS my hand this 16th day of March, 1959.

*Lewis A. Stanley*  
..... State Engineer .....

Application No. 28535  
Permit No. 2209

PERMIT  
TO APPROPRIATE THE PUBLIC  
WATERS OF THE STATE  
OF OREGON

Division No. \_\_\_\_\_ District No. \_\_\_\_\_

This instrument was first received in the office of the State Engineer at Salem, Oregon, on the 8th day of June, 1953, at 8.00 o'clock A. M.  
Returned to applicant: \_\_\_\_\_

Corrected application received: \_\_\_\_\_

Approved: \_\_\_\_\_

March 16, 1959

Recorded in book No. 70 of \_\_\_\_\_

Permits on page 23315

LEWIS A. STANLEY  
STATE ENGINEER

Drainage Basin No. 14 Page 33, 36, 38

Fees Paid: \_\_\_\_\_

B-C Filed to October 1, 1959

Recorded to Oct 1, 1959

Filed to Oct 1, 1959

Filed to Oct 1, 1959